

t6_diraf (TM-
NFugD69DjwmwMwTjKsBL5fPaAkGa5d7Dd)

October 27, 2020

Let $v7_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_analoaf : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_analoaf : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_analoaf : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v7_struct_0 X0) \wedge ((v2_analoaf X0) \wedge (l1_analoaf \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4. (m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\ & ((r2_analoaf X0 X1 X2 X3 X4) \Rightarrow (r2_analoaf X0 X3 X4 X1 X2)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_analoaf X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_analoaf X0)) \Rightarrow ((v2_analoaf \\
& \quad X0) \Leftrightarrow ((\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\
& \quad (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\
& \quad (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
& \quad (\forall X5.(m1_subset_1 X5 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X6.(m1_subset_1 \\
& \quad X6 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X7.(m1_subset_1 X7 (u1_struct_0 \\
& \quad X0)) \Rightarrow (\forall X8.(m1_subset_1 X8 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r2_analoaf \\
& X0 X1 X2 X3 X3) \wedge (((r2_analoaf X0 X1 X2 X2 X1) \Rightarrow (X1 = X2)) \wedge (((r2_analoaf \\
& X0 X1 X2 X5 X6) \wedge (r2_analoaf X0 X1 X2 X7 X8)) \Rightarrow ((X1 = X2) \vee (r2_analoaf \\
& X0 X5 X6 X7 X8))) \wedge (((r2_analoaf X0 X1 X2 X3 X4) \Rightarrow (r2_analoaf X0 X2 X1 \\
& X4 X3)) \wedge (((r2_analoaf X0 X1 X2 X2 X3) \Rightarrow (r2_analoaf X0 X1 X2 X1 X3)) \wedge \\
& (\neg (r2_analoaf X0 X1 X2 X1 X3) \wedge (\neg r2_analoaf X0 X1 X2 X2 X3) \wedge (\neg r2_analoaf \\
& X0 X1 X3 X3 X2))))))))) \wedge ((\exists X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\
& X0)) \wedge (\exists X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \wedge (\exists X3. \\
& (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \wedge (\exists X4.(m1_subset_1 X4 \\
& (u1_struct_0 X0)) \wedge (\neg r2_analoaf X0 X1 X2 X3 X4) \wedge (\neg r2_analoaf X0 \\
& X1 X2 X4 X3)))))) \wedge ((\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
& (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 \\
& X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\exists X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 \\
& X0)) \wedge ((r2_analoaf X0 X1 X2 X3 X4) \wedge ((r2_analoaf X0 X1 X3 X2 X4) \wedge (X2 \neq \\
& X4)))))) \wedge (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\
& (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\
& (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
& (\neg (X1 \neq X3) \wedge ((r2_analoaf X0 X3 X1 X1 X4) \wedge (\forall X5.(m1_subset_1 \\
& X5 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg (r2_analoaf X0 X2 X1 X1 X5) \wedge (r2_analoaf \\
& X0 X2 X3 X4 X5)))))))))
\end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_struct_0 X0) \Rightarrow ((v2_struct_0 X0) \Rightarrow (v7_struct_0 X0)) \tag{4}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v7_struct_0 X0) \wedge ((v2_analoaf X0) \wedge (l1_analoaf \\
& X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\
& (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\
& (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r2_analoaf X0 X1 X2 X1 X3) \Leftrightarrow ((r2_analoaf X0 \\
& X1 X2 X2 X3) \vee (r2_analoaf X0 X1 X3 X3 X2))))))
\end{aligned}$$